

Tshivenda

Luta

5c

# Tshienda tshavhuđi



Erlina Makgalemele



**Itani vhungoho ha uri ni kona u vhala maipfhi a tevhelaho  
nnzhi, nnyi, nñe, vusuludzwe, mangadzwa, mphire, vhuronwane,  
vusuludzwaho**

**Tshienda tshavhuđi**

**Tshivend̄a**

**Luđa: 5C**

**ISBN: 978-1-77981-653-5**

**© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project**

**Muñwali: Erlina Makgalemele**

**Mutshanduli: Mpho Makwarela**

**Mufanyisi: Nashika Latchram**

**Nyolo na kudzudzanye: Rock Bottom Graphic & Design**

**Nzunzanyo ya khanđiso ya u thoma 2023.**

# Tshienda tshavhudzi



Erlina Makgalemele

Tshienda tsha kale tsho vha tshi tshi khou ḥoda u vhuisa lunako Iwatsho. Itshi tshienda tsho vhona uri muṇe watsho ha tsha tshi funa. Tsho vha tshi tshi dzulela u vheiwa murahurahu ha zwiñwe zwienda. Tshienda tsho vha tshi tshi ḥoda u funiwa sa zwiñwe. Tshienda tsho vha tshi tshi sedza muṇe watsho a tshi bva nahone a si tshi ambare.





Tshienda tsho vha tshi tshi dzulela u lila musi muñe watsho a tshi tshi ambara fhedzi musi mvula i tshi khou na. O vha a tshi tshi ambara na musi a tshi khou ya fhethu hu re na matope kana muñavha. Zwiñwe zwienda zwo vha zwi tshi ambariwa kha mavu avhuđi na kha mutsho wavhuđi.

Iyi nyimele yo vha i tshi shonisa tshienda. Tsho mbo di zwi vhona uri a tshi tsha funiwa. Muñe watsho o vha a si tsha tshi vhona. O vha a tshi dzulela u tshi sendedzela kule nahone a tshi tshi latela kule musi a tshi khou ḥoda tshienda tsha u ambara. Tshienda tsho sedza zwiñwe zwienda musi zwi tshi khou pholishiwa nga lufuno. O vha a tshi pholisha zwienda zwine zwa ambariwa hu tshi bviwa.





Tshienda tsho dzhia tsheo ya uri tshi bve  
nduni tshi sa vholiwi uri tshi vusuludzwe nga  
labi lavgudi la muvhala wa musuku. Tshienda  
tsho divhudzisa mbudziso nnzhi, tshi nga ya  
ngafhi? Kha nnyi? Tshienda tsho dzudzanya  
lwendo lulapfhu. Tsho vha tshi tshi khou ḥoda u  
vhuya tshi tshienda tshiswa. Tsho vha tshi tshi  
tama u divhona tshi tshi penya hafhu.

Tshienda tsho ya kha muti wa zwienda ane a vha muthihi fhedzi doroboni, uri a tshi vusuludze. Musi tshienda tshi tshi swika, tsho lavhelesa muti wa zwienda. O vha a tshi khou shuma nga vhudele nahone nga lufuno. Tshienda tsho humbela nga u diṭukufhadza uri muti wa zwienda a tshi vusuludze. Muiti wa zwienda o nanga labi ḥavhuđi ḥa muvhala wa musuku ḥe tshienda tsha ḥi takalela.





Muloro wa tshienda wo mbo di vha wa vhukuma, tsho vha tsho nakesa u fhira na mathomoni. Tsho vha tshi tshi khou penya! Tsho vha tsho nakesa u fhira na tshienda tshiswa.

Muti wa zwienda o vhea tshienda kha shelifu uri vhothe vha tshi vhone. Tshienda tsho vha tshi tshi khou dihudza nahone tsha humela hayani.

Nđilani ya u ya hayani tshienda tsho thoma u imba ulwu luimbo:

“Ndi nŋe fhedzi tshienda tsho nakaho,


Ndi na musuku kha khana yanga,

Ndi imba u fhira liivha,

Musi ndi tshi bva hayani ndo vha ndi sa funiwi,

Zwino ndi nŋe tshienda tsho nakesaho,

Oho! Eya! Ndi nŋe fhedzi!”






Liivha lo vha lo thetshelesa tshienda tshi tshi khou imba. Liivha ja fhufhela tsini na tshienda ja ri, “Ni imba zwavhuđisa fhedzi ni nga si mphire nga u imba naho na lingedza. Ni khou penya, fhedzi u imba, hangwani.”

Tshienda tsho vha tshi si na na ndavha na liivha. Tsho vha tsho takalesa nahone ho vha hu si na na tshithihi tshine tsha do tsitsela muya watsho fhasi.

Tshienda tsho bvela phanda na lwendo  
lwatsho lwa u ya hayani. Tshienda tsho fhira  
mulamboni. Tsho tshimbila nga u ongolowa  
ngauri tsho vha tshi sa khou ḥoda u ḥola  
mashika. Tshienda tsha tshimbila nga  
vhuronwane tsha pfhuka mulambo. Tsho  
vha tshi tshi kha ḥi imba. Tshienda tsho vha  
tsho takala nahone tsho vha tshi tshi khou  
ñweñwela.





Tshienda tsha swika fhethu ho ḫalaho matope.  
Tsho vha tshi tshi khou humbula uri tshi ḫo  
pfhukisa hani. Nga itsho tshifhinga ḫiivha ḫa  
swika.

“Ndo vha ndi tshi khou thetshelesa na u  
tevhela luimbo. Nga murahu luimbo lwa sokou  
fhumula, lwa nyamalala. Thaidzo ndi mini?”

“Liiivha, Mukomana wanga, ndi na thaidzo. Ndi  
khou ḫoda thuso.”

"Ndi ndilani ya u ya hayani nahone a thi ṫodi u ḫola mashika. Idanu vhona aya matope. Ndi khou humbelu uri ni nthuse."

Nga u ṫavhanya liivha ḥa takula tshienda. ḥa fhufha nga nthu ha matope natsho. Tshienda tsha livhuwa liivha. Tshienda tsho vha tshi tshi khou fhufhafhufha nga dakalo.





Tshienda tsha swika hayani tsho takalesa.  
Tsho vha tshi si na mashika. Muñe watsho o  
vha o mangala. O vha a tshi khou tshi vhona  
uri ndi tshienda tshawe, fhedzi o vha a sa  
khou tenda zwine a khou vhona. O vha o  
mangala fhedzi o takala.

Zwińwe zwienda zwo vha zwo takalela itshi tshienda tsho vusuludzwaho. Zwa sendela tsini u ḥanganedza tshienda tshiswa. Zwińwe zwienda zwo vha zwi na vhutshivha. Zwo vha zwi songo takalela u vhona musuku u tshi khou penya kha tshienda.





Muṇe watsho o thoma u funa tshienda hafhu. O tshi ambara hothehothe, nga maanda kha miṭangano ya ndeme. Lwendo lwa u thoma ho vha hu lwa mushumoni wa zwa u imba.

Vhothe vho vha vha tshi khou mangadzwa nga tshienda tshavhuđi. Tshienda tsho sokou ḥiweñwela. Tsho imba luimbo:

“Zwino ndi nñe ndo nakesaho,

Oho! Eya, ndi nñe fhedzi!”

Lwendo lwu tevhelaho lwo vha lwa u ya phakhani. Ho vha hu na devhu la u monisa. Ho vha hu na vhatukana na vhasidzana vhanzhi. Tshienda tsho vha tshi tshi humbula u nga tshi do dola mashika ngauri ho vha hu na buse. Fhedzi muñe watsho o mbo di imela kule uri a tshi tsireledze kha buse.

Vhothe vho vha vho mangadzwa nga tshienda tsho nakaho. Tshienda tsho sokou ñweñwela. Tsho imba luimbo:

“Zwino ndi nñe ndo nakesaho,

Oho! Eya, ndi nñe fhedzi!”





Lwendo lwa vhuraru lwo vha lwa u ya mutshatoni. Vho vha vha tshi khou imbelela nyimbo dza mutshatoni. Muñe wa tshienda o swika nga tshienda tshawe tshavhudi tsha u penya. Vhathu vha ima u imba vha sedza itsho tshienda, Muselwa na mukwasha vho vha vho sokou mangala. Vho vha vha tshi khou mangadzwa nga itshi tshienda tshavhudi. Tshienda tsho sokou nweñwela. Tsho imba luimbo:

“Zwino ndi nñe ndo nakesaho,  
Oho! Eya, ndi nñe fhedzi!”

Tshienda tsho mbo di vha tshi no funeswa.  
Tshienda na muñe watsho vho ya Iwendoni  
Iwa Iwanzheni. Tshienda tsho vha tshi tshi  
khou vhilaela uri tshi do dola mashika. Fhedzi  
muñe watsho o mbo di imela kule.  
Ho ngo sendela Iwanzheni. O vha a tshi khou  
tsireledza tshienda kha mashika. Tshienda  
tsho sokou ñweñwela.

Tsho imba luimbo:

“Zwino ndi nñe ndo nakesaho,  
Oho! Eya, ndi nñe fhedzi!”





Madekwana maňwe na maňwe muňe watsho o vha a tshi kunakisa tshienda. O pholisha na u tshi penyisa. Tshienda tsha vhona uri tshi vho funiwa zwino. Tsho vha tsho takala u vha nga ngomu na zwiňwe. Tshienda tsho sokou ñweňwela. Tsho imba luimbo:

“Zwino ndi nñe ndo nakesaho,

Oho! Eya, ndi nñe fhedzi!”

Muñe watsho o tshi ambara, a ya kha multi  
zwienda nahone vhothe vha mu livhuwa.

Muñe watsho o vha o takalela u vha na  
tshienda tsho nakaho ngaurali. Tshienda  
tsho livhuwa multi zwienda ngekhau u  
vhuyedzedza tshirunzi tshatsho.

Tshienda tsho sokou ñweñwela na u imba  
luimbo:

“Zwino ndi nñe o nakesaho,

Oho! Eya, ndi nñe fhedzi!”





## Readers

### Luta 1-2

- Donngi ya Khuliso
- Nunu na Bobi
- Linowa!
- Muma, aṭama, pfhalo!
- Zwivhuya u funa u kunakisa!
- Ngele na Ngudo vha a thusa
- A hu na mađi
- Tshi a kona u fhufha?
- Mulilo!
- Mavhudzi mahulu
- Ṭali na buvhi
- Muoli Marubini!
- Thuso o mangala!
- Baba vha ḥo vhuya lini?
- Phumu o takalah!
- Mvulatshikolela!
- Thendo na Thiambi
- Kha ri vhulunge mađi
- Ṭhama o farakanea!
- Vha bulasini
- Ivhani na vhulenda, Thabelo
- Swobo ya u difhelela
- Vhasidzana na mbudzi

### Luta 3

- Badzhi yo shandukisiwaho
- Dzikhonani kha mitsho yothe!
- A thi funi miroho!
- Mulimi Vho Vele na dzīhoho
- Tshilidzi o huvhala
- Mađi! Mađi!
- Lufuno Iwa malwelavanda
- Zwienda zwiwa zwa Pfano
- Mathaithai a Lwalwa
- Riphuluse o fara mbava!
- Muṭa u ṭhogomelaho
- Musengavhadzimu wa Farisan
- Mutevhēṭhađu wa vhutshilo ha tshiđula
- Vhulwadze ha dzinguluvhe
- U thetshela zwiliwa zwa Tshivenda
- Makumba o nyamalalaho a Vuvu
- Lułamo Iwa Ņwasundani Iwo bveledzea
- Ađivhaho na Ađaho
- Moli na zwithuthubi
- Tshibélanı tsha Kulani
- Maitele a Vhavenda
- Mukapu wa u qifha
- Mushonga wa u fhodza
- Notshi
- Vhūjolo ha dzimbeu
- Muhumbulo wavhuđi wa Tseisano
- Bola yo xelaho
- Wanga u qifha tshifhinga
- Ni ṭavhanyela mini,  
Wandeme?
- Ngwena i sa londi
- Mutambi makone
- Zwifhiwa


### Luta 4-5

- Rinngi ya musuku
- Lwendo Iwa u ya vhugalaphukha
- Muvhuya u londola mutakalo zwavhuđi!
- Mulimisi o fariwa nga mala
- Soweto
- Tshaka dza zwiendedzi
- Mathoma maswa
- Ndifhedzo ya bulu
- Musidzana wa vhūṭali
- Zwo hulesa kha nne!
- Vhatukana vha vhaṭali
- Vhulwadze ha mukhushwane
- Murei wa khovhe
- Thaidzo ngadeni ya makhulu
- Vhusiku vhu si na khofhe
- Ṭhangathanganyo tshi sa ofhiho!
- Tshienda tshavhuđi
- Mułoro wa Sedzani



Ulwazi Lwethu yo lambedziwa nga Zenex Foundation nahone ndi thandela yo thomiwaho u itela u bveledza tshivhalo tsha bugu dza murole wa fhasi na vhavhali vha vhalelaho u qiphinqa vha nyambo dza Afrika na matheria la wa u tikedza vhadeddedzi. Iyi thandela yo livhiswa kha u funza na u tikedza vhagudiswa vha re kha Mutheo wa Fhasi u itela u khwinifhadza kuvhalele na kupfhesesele kwa luambo lwavho lwa hayani. Bugu dzo bveledzwa nga nyambo dza tahe dza Afrika nga u shumisana ha Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Zwishumiswa zwathe zwo bveledzwa sa “Zwishumiswa zwa Pfunzo zwo Vulelwaho” kana “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

